



GO KETEKA BOTSWERERE: TIRAGALO YA MOLETLO WA DIKABO TSA BOSETSHABA TSA BORUTABANA TSA 2023

Ka tirisanommogo le Lefapha la Thuto, Kantoro ya Selegae ya Thuto ya Ramotshere Moiloa, re tshegeditse Tiragalo ya Moletlo wa Dikabo tsa Bosetshaba tsa Borutabana tsa 2023.

Tiragalo eno e ne e diretswe go tlota barutabana ba ba dirileng sentle mo ditirong tsa bone le go keteka botswere mo thutong. E kopantsie barutabana go tswa kwa dikolong go ralala Sedikana sa Ramotshere Moiloa, bottle ba kopantswe ke boineelo jwa bone jwa go bopa isagwe ka thuto.

Barutabana ba ne ba fiwa dithabolete go bontsha tebogo le temogo. Dithabolete tseno di ne abewla bao ba bontshitseng tiragatso e e gaisang mo dithutong tsa bona tsa go ruta.



Barutabana bano ba ba kwa pele ke dikai tse di molemo tsa se se ka fithelelwang ka go ineela le go rata go ruta. Ka go lemoga le go keteka bokgoni mo thutong, re solo fela go tlhotheletsa barutabana ba le bantsi go kgaratlhela tse dikgolo le go tswelela go nna le tlhotheletso e e siameng mo matshelong a baithuti ba bone. - **Julius Nong, Motlankedi wa Diporojeke tsa Baagi wa Zeerust Solar**



GO KOPANYA BAAGI KA METSHAMEKO

Ka go tsenngwa tirisong ga Lenaneo la rona la Tlhabololo ya Metshameko, re tsene mo loetong le le bothokwa la go kopanya batho ba rona.

Lenaneo leno le tlhamilwe go tlhabolola bašwa ba ba eletsang go nna bakatisi le beng ba dithophya, go tsenya ditiro tsa bona mo molaong, go ba bontsha ditshono tse di ntšhwia, le go thagisa bakatisi ba ba letleletseng go ralala metshameko e e farologaneng ka tetlelelo semolao e e maleba.

Re dumela re sena pelaelo gore ditiro tsa metshameko di na le maatla a go fedisa dikgotlheng le go kopanya batho ka tsela e e fetang melelwane. - **Julius Nong, Motlankedi wa Diporojeke tsa Baagi wa Zeerust Solar.**

Lenaneo le setse le tsere dikgato tsa lona tsa ntsha, go simolola ka setifikeiti sa laesense ya SAFA D- ya bakatisi ba kgwele ya dinao go dikologa Mmasepala wa Selegae wa Ramotshere Moiloa. Bakatisi gape ba ne ba nna le tšhono ya go nna le seabe mo metseletseleng ya katiso, e ba letla go dirisa kitso ya bona e ntšhwia mo maemong a mmatota.



GO MAATLAFATSA BAETELEDIPELE BA ISAGWE

Lenaneo la rona la Tiro le Boeteledipele, le le lebisitsweng go baithuti ba Mophato wa 9 go ya go wa 12, le ne la tshwarwa bosheng. Maithomo ano a ikaeletse go netefatsa gore baithuti ba nna ba na le thotloetsa, ba na le seabe, e bile ba ipaakanyeditsitse botshelo morago ga sekolo se segolwane, go akaretsa go fetogela ga bona go lefatshe la tiro.

Lenaneo leno le naya baithuti sebaka sa go bona ditiro tse di farologaneng le madirelo, go ba thusa go dira ditshwetso tse di siameng ka ditiro tsa bone tsa mo isagweng.

Ka tirisanommogo le Setheo sa Khenn, ba ba tsenya lenaneo mo tirisong, baalogi ba le bane ba ba inetseng go fswa mo baaging ba selegae ba ne ba tlhophiwa go nna bakafisi. Basadi bano ba bane ba ba nang le bokgoni ga se fela dikao tse di molemo mo baithuting mme gape ke bosupi jwa gore go na le dilo tse di ka diregang tse di emetseng batho ba ba ikemedsitseng go allega.



TLAMELO YA DIDIRISWA TSE DI BOTLHOKWA TSA KALAFI

Mo pontsheng ya rona e e gakgamatsang ya maitlamo go katlaatlelo ya baagi, re tshotse kgato go tshegetsa Lefapha la Boitekanelo ka go tlamelala ka didiriswa tsa kalafi, jaaka karolo ya Lenaneo la rona la Boitekanelo le le Kopanetsweng la Sekolo.


Kgato eno, e leng mo lephateng la tlhokomelo ya boitekanelo, e diretswe go tokafatsa thuto ya boitekanelo, go dira diteko, go tlathlhoba, go aba kalafi, le go nolofatsa go romelwa kwa dikolong tse di potlana le tse dikgowlwane.

Botlhokwa jwa lenaneo leno ke go neela ditirelo tsa motheo tsa boitekanelo go baithuti kwa diitheong tseno. Seno se akaretsa go tlathlhobiwa ga malwetse a a masisi a amanang le tlhokomelo ya tsa boitekanelo jaaka go entiwa, go entelwa mogare wa Human Papillomavirus, go ntsha diboko le go alafa malwetse a a reng sepe.

Zeerust Solar e ne ya nonotsa tiro eno ka go aba metseletsela ya didiriswa tse di tlhathlhawkgolo tse di akaretsang setsidifatsi sa Minus 40, di-audiometer, di-hemoglobin meter, metshini ya kgatelelo ya madi, di-glucometer le di-strip, di-occluder, di-rechargeable ENT sets le dibokose tse di tsididi tse di beteri ya tsona e kgonang go tladiwa gape.

MADI A A DIRISITSWENG KA KOTARA

- Tlhabololo ya Kgwebo
- Katlaatlelo Loago
- Tlhabololo ya Bokgoni jwa Bašwa
- Boitekanelo
- Thuto



GOLAGANYA LE RONA

ZeerustCommunity

Diura tsa Tiro

Mosupologo - Labotlhano: 08:30 – 17:00

Community Operations Project Officer

Julius Nong

+27 65 943 9679



zeerustsolar.co.za



info@zeerustsolar.co.za



Like our Facebook Page | ZeerustCommunity